

Beogradske Novine

Br. 148.

BEograd, petak 1. juna 1917.

Godina III.

Ratni izvještaji.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 31. maja.

Istočno i jugo-istočno bojište:

Nepromijenjeno.

Talijansko bojište:

Na Soči se luče preko dana vodila samo topnička borba, a noću su kod Sv. Ivana jugozapadno od Tržiča odbijena dva talijanska napada.

Načelnik glavnog stožera.

Ruska svirka.

Nove prilike, koje su nastale revolucionom u Rusiji, pokopale su za uvijek jednu riječ — riječ Srbija. Od onog časa, kad je u Rusiji buknula revolucija, niko se nije više brinuo za sudbinu svog južnog saveznika, za koga je zapravo bila caristička Rusija ušla u rat. Svi zvaničnici Rusije, koji tamo nisu kao glijive poslije kise imadu puno ruke posla, da razriješi čvor, kojega je njima spleta Engleska, tako da do sada nikne nje imao vremena, da i čas samo pomisli na svog nesrećnog saveznika na Balkanu.

Iznenada kao da se Rusija sjetila svoje moralne dužnosti prema srpskom narodu. Ako smijemo vjerovati jednoj vijesti, inače vrlo dobro informiranog neutralnog novinstva, objavio je vojni zapovjednik u Odesi na 15. maja zapovijest, koja jasnim bojama crta metodu, kojom izražaju sadanji gospodari u Rusiji svoje prijateljstvo. Ovom se vojnom zapovijestu saopštjuje čuđuvatatom hladnoćom, da je vojno više poapsilo čitav štab ledne srpske divizije, koja kako se čini imade slijedi u Odesi. Savezno sa ovom viještu konstatuje ruski general, da Srbi u koliko su borci potpadaju u svakom a osobito u operativnom pogledu neposredno pod rusku vlast. Isti taj general veli, da je apšenje viših časnika saveznice vojske sažaljenja vrijedan i nedozvoljen čin, koji vrijeđa međunarodno pravo. Na ovaj se način izvukao ruski general vrlo značajno iz afere i govoril o ovom dogadjaju mudrom popustljivošću. Ali baš sve to više nego potrebno očrtava način, kako se postupa sa nesrećnim muževima, koji moraju da služe stranoj stvari. Ništa nije preostalo od onih ru-

Na Soči samo topničke borbe. — Od početka rata do sada uništeno 1.090.765 tona neprijateljskih ratnih brodova.

Žičastih snova, kojima je crta Rusija već nekoliko godina Srbiji sjajau budućnost. Što je od svega toga preostalo u trećoj godini rata, zvijerstvu su i nastila, koja moraju da podnašaju srpski časnici od soldateske nekadaneg ruskog carstva.

Liepše tek dolazi. Vojni zapovjednik u Odesi doda je svojoj zapovijest dodatak, koji počinje sa riječju „u ostalom“, a znamo koliko su važne izreke, koje počinju ovom riječju. Obično su to sitnice, o kojima se onako govori, pa ne imaju ništa zajedničkoga sa pravim stanjem stvari. Međutim se ruski general dodirnuo ovom riječju predmeta, koji je više nego važan. On saopštaje svojim vojnlicima, da je provizorna ruskva vlada „u ostalom“ već pozvala srpsku vladu, da jednako kao što je reformirana ruska vojska, reformira i srpsku. Ovim pozivom traži se, da se osnuje srpski vojni savjet po ruskom uzoru. Svojim saopštenjem vojni zapovjednik u Odesi iznenadije više onim što nije rekao, jer reformacija jedne vojske po principima Kerenskoga i drugova znači isto što — pad dinastije i promjenu svih državnih formi. Dakle vojna ova zapovijest zagovara i traži ništa manje nego revolucionu.

I opet je ovo ruska svirka, prema kojoj treba da igraju njeni balkanski saveznici. Prevratnici u Petrogradu sa djevolskim bljesom uništavaju i uništili su sve što god je sagradila politika zvanoga cara — ali jedno prenose oni i u svoje erveno doba; to jest spoznaju, da pravi Rus treba da viada i gospodari kandžjom i nagajkom nad onima, koji ga smatraju i nazivaju svojim prijateljem i dobročiniteljem.

Otvorene carevinske vijeće.

PRIESTONA BESJEDA NJEGOVOG VELIČANSTVA.

Kb. Beč, 31. maja.

Priestona beseda, koju je Njegovo Veličanstvo car i kralj Karlo prošao u dvoru pred carevinskim vijećem, spominje ponajprije blagodetnu vladavincu cara i kralja Franje Josipa I

jednium mahom na noge i nestao u kosom rovu.

Danas je išlo sve u redu. Jedan pučki ustaša turao je svoja široka leđa kroz ulaz. Sve su se glave okrenule prema njemu. Sve oči, sve usnile, sve ruke — sve je to nijemo pitalo.

Došjak zastade u sredini. Iz usta izvadi lulu, zaokruži licem u polukrugu i progovori polako, u pola glasa: „Bubnjarska vatra.“

Drogovi ti ne trenuće okom. Ni „kapral“ se nije ganuo. Znali su oni već od četiri sata izjutra, da je bubnjarska vatra. Polovica se već njihova roja izredila napoli, svaki je strazio svojih propisanih pedeset časaka. Jedan je za drugim odlazio i vraćao se: najprije uskim zavijentim jarkom, a onda strmo gore u najprije postav. Tamo je bio pakao. Tamo je udaralo sa svih strana, kao da bi grdnili mlatovi mlatili zemlju. Tamo su vjorile vazduhom treskoline željeza i kamenja. Tamo su izbljali plameni snopovi iz svake stopa tla.

U udubini je bilo mirno. Samo bi se kad tad odrunila po koja šaka pljeska sa stijene, koja se mrvala. Uza to bi nešto zazulo daleko, duboko.

Ustaša je tražio žigice. Redom je prevratio svaki svoj džep, jednom, dva put, triput. Vazda jednako, pomno, automatski.

Ostali su ga gledali; ni jedan se nije sjeti, da mu dobaciti kutiju. Jer svu su promatrati tek njegovu lice. Ono je bilo drugačije no obično: sivo i brazdama razvorno. Tanka mu je bradica zazlila u krajeve od ustiju, ali on toga nije opažao. Pod očima mu se sjala koža ko žuta ilovača. Dvije su se velike zjenice svjetlucajući mikale amo tamno.

Iz tih se crta nije moglo pročitati

obriće, da će po njegovom uzoru nastaviti vladavincu, zašto osjeća u sebi dovoljno snage. Njegovo Veličanstvo izričio želju, da bolja uvidjavanost neprijatelja omogući skorij završetak krvoprolića. Neprijatelji će naći kod nas - potpuno razumijevanje i spremu na mir. Budeli potreba, monarkija će oružjem u ruci izvojevat i častni mir.

Njegovo Veličanstvo spominje sa iskrenom blagodarnošću velike žrtve stanovništva i preporuča, da se rasprave i prime nekoliko važnih zakonskih osnova, među njima i nagodba sa Ugarskom. Na kraju preporučuje Njegovo Veličanstvo, da se podržavaju dobri odnosi prema zemljama sv. krune ugarske, koje su se ponovno pokazale kao temelj veledržavnog položaja monarhije.

Pomen na bitku kod Skagerraka.

Naročiti brzav „Beogradske Novine“.

Berlin, 31. maja.

Njemačka štampa bavi se kao na dan obiljetnice pomorske bitke kod Skagerraka položajem na moru, koji je nastao iza te bitke.

„Lokalan zeiger“ upozoruje, da ova bitka imade veliko značenje i za neutralne, pošto je od dana ove historijske bitke engleska mornarica definitivno primorana na defenzivu. Više se nikada ne može ponoviti, da bi engleska mornarica mogla napasti bilo u koj grad u Evropi, kao što je to učinila godine 1807. napadom na Kopenhagen. Nemoćna Grčka mora duduše, da još uveljk podnosi englesku nepravdu, ali su zato Holandija i Skandinavske države ostale poštedjene od jednake sudbine, a to samo zato, jer je engleska mornarica ovamo do bitke kod Skagerraka izgubila definitivno svoju prevlast na moru.

Drugi njemački listovi upozoruju na to, da su Englezi još prošle godine bili u trostrukoj nadmoći, ali da su njihovi materijalni gubitci i njihove žrtve nijedno putne od njemačkih gubitaka. Njemačka štampa stoga drži da engleska mornarica ne će više nikada moći, da se usmjeri na jednu veću ofenzivu protiv njemačke borbenе flote, iako su mogućni eventualni napadi na flandrijsku obalu.

„Talijani... Noćas će navaliti“. Nitko nije odgovorio. Iz protivnog su kuta šaputala dvojica medusobno.

„Tri nedjelje ni jednog plima“. „Kapral“ podigne oči sa sata. Obrće su mu bile našarćene, kao da je nešto nučića premišljao. A ipak on nije ništa drugo radio, nego što je uveljk gledao na onaj satni broj, kod kojega je morao da kaže: „Drugul!“

Teško mu se sad bilo okreuti k ostatima.

Jer ti, ostali — da li su bili tu? I šta je znao prvi o drugomu a ovaj o onom? Njihova su telesa sjedila i ležala stješnjena. Jedno uz drugo. Ta su telesa već davno postala — jedno. Dužnosti i opasnost umijesile su ih u jedan stroj. Ali kucali srca otkucavali su u svakom tijelu drugačije.

Rijetko je kad pogodila koja riječ put od duše k duši. Iza bočne stisnutih usnica žamorili su čitavi svjetlosti. Burne su misli ljetale gore dolje, žarka su čuvišta prodričale na svijetlo. Ali nitko nije otvarao ustā. Svaki bi glas bio beskoristan. I ni jedan na bi mogao da postavi most između čovjeka i čovjeka.

Opet je bilo sasvim tih. Vojnici su prisluškivali, kako im drug spavači diše. U pravilnom je

Rusija protiv velike Srbije.

(Naročiti brzav „Beogradske Novine“).

Stockholm, 31. maja.

„Novoe Vremja“ donosi uvodnik o Srbiji, pridržavajući se u njemu obaveštenja, koja svakako potiču iz petrogradskog srpskog poslanstva. U uvodniku se između ostalog spominje: Srpski poslanik je upitao novu rusku vladu, kakvo je njenog gledište u pitanju velike Srbije. Vlada je odgovorila: Rusija će, istina, u interesu uspostavljanja Srbije uložiti sav svoj upliv, ali se nikako neće zauzimati za ostvarenje velike Srbije. Poslije mira Rusija će voditi sa stvom novu spoljnu politiku, u kojoj Balkan i pored prijateljstva, koje će mu Rusija i u buduće ukazivati, neće igратi nikakvu ulogu.

Isto tako je ruska vlast izjavila, da neće nikako potpmogati zahtjeve Rumunjske na Bukovinu i Erdelj.

Gubici neprijateljske ratne mornarice.

Kb. Berlin, 31. maja.

Wolffov u red javlja povodom godišnje bitke kod Skagerraka: Od početka rata do 31. maja 1917. uništeno je ratnih brodova sporazumno sile, ne računajući ovimo pomoćne krstarice, uкупno 252 broda sa 890.762 tona. Medju ovima je samo engleskih 158 brodova sa ukupno 632.700 tona. Po vrsti bilo je među uništenim brodovima: 12 linijskih brodova, 27 borbenih i oklopnih krstarica, 80 zaštićenih krstarica, 67 torpednika, 28 podmornica te 13 ostalih ratnih brodova, kao na pr. podmorničkih lovaca tipa „Arabis“. Osim ovih spomenuti gubitaka na ratnim brodovima, izgubile su sporazumno sile ratnim pripremama srednjih vlasti još 200.000 tona na pomoćnim krstaricama, koje takodje u nadmoćnoj većini pripadaju engleskoj mornarici.

Ruski haos.

Rusija i njeni saveznici.

Značajna neutralna vijest.

Kb. Berlin, 31. maja.

Skandinavski listovi bilježe po raznim petrogradskim listovima zebnju, što su nekoliko članova privremene vlade protivni, da se po zahtjevu radničkog

vojničkog savjeta objedokane tajni saveznički ugovori. Po tim informacijama je Miljkov neposredno prije svoga odstupanja izjavio, da bi objavljanje tih ugovora bilo sudobosno, a sadašnji ministar Plehanov rekao je u dumu, da bi objavljanje fajnih ugovora izazvalo potpun preokret javnog mišljenja, pa možda i nove političke konstelacije. Iz tog se izvodi, da se ti taj ugovori ne odnose na faktične interese Rusije, koliko na interese drugih sila, a naročito Engleske, i da se članovi vlade zato odlučuju na objavljanju tajnih ugovora, što bi time mogao doći u opasnost međusobni saveznički sistem. S ovim u vezi kao da stoji vijesti, a koje se ne prestano pojavljuju u švedskim listovima, da su Englezi i Francuzi posjeli neke ruske savezne luke. I u koliko su te vijesti sami po sebi doista nevjerojatne, u toliko i da mogu se smatrati kao izraz faktu, da Engleska hoće svoju novčanu pomoć Rusiji da obezbijedi materijalnim ustupcima. A što Francuska i Italija od rade očekuju, to zna cio svijet. Da Rusija neće interes da slovensko stanovništvo na Jadranskom moru pred Talijanima, izvjesno je. Ali i Francuska hoće aneksije. Zbog tih prilika teško da će se između Rusije i njezinih saveznika svrstiti pregovori odnosno izmjene ratnih ciljeva bez ozbiljnih razlika u međusobnom mišljenju.

Rastrojstvo ruske vojske.

(Naročiti brzav „Beogradske Novine“).

Budimpešta, 31. maja.

„Az Est“ javlja iz Stockholma: Ruski časnici kongres, koji sedi u Petrogradu, izjavio je da se 24. protiv 256 glasova, dokle s vrlo neznačajnom većinom, svoje povjerenje privremeno vladu. Na kongresu se pojavila dva svi s vlastivima, da se vratiti na svinje protivne strane. Jedna se protivi, da iko iz radničkog savjeta postane član vlade, jer bi isti svojim ulaskom u kabinet primio odgovornost za politiku, koja niti je politika mira niti je politika naroda, već politika u stvari engleskog imperijalizma. Predstavnici one druge struje opet misle da će arhijke brže nestati, ako gradjanski i socijalistički elementi budu zajednički radili. Protiv sve većeg uticaja protistih vojnika protestovali su i najdemokratičniji časnici, tvrdjeći da se time časnici zbor predaje u ruke običnim vojnicima; a jedan zastupnik prostih vojnika, koji je svaki osjećao, da je nešto govorilo samo njemu. I svakom se činilo, kamo da su se vjerno ruke spustile na njegovu glavu.

Naprek, koji nije mogao ni jedan od njih pogoditi, ali koji je svaki shvaćao, išao je od jednog do drugoga. Pred svakog je lice podizao svetu posudu i blagoslovio svaku čelo.

Podčasnik se trže i osovi. Nije se usudio, da progovori. Tek je s crvenim kažnjivom upro na jednoga, koji je skutren srednje željezne vijest.

Ali taj je njezino opazio. Njemu je bila bila između obiju ruku a oči su mu bile zatvorene. Onda se „kapral“ na petama došuljao do njega i donukao se njegovih rameva. Istom se nad osvjetljenju čovjek i pošao po pušku.

Prije nego što je izšao, obzir se još jednom. Pogledi ga drugova sreća, svi pogledi. Tad je kao prvi i prvi put spoznao, da bi mnogo izgubio, kad bi napuštili medju kamenjem estavu.

Mladi je Magyar pjevao. To je bila mala, tiha, drhtava pjesma iz daljnje. Možda to i nije bila pjesma, možda je bio tek neke pjesme od drugud. Zvuk kroz usko podzemlje i nije nallčio ljudskom glasu. Ali u njem je plakala tisuće duša sreća i vaj. U njem su žaborile vrela i klijatke ševe, u njem je čežnja štrila ruke i mlade majke ljubile svoju dječju.

Vojnici su spustili glavu sasvim duboko na bluze, koje su se od zemlje već skorile. Nisu razumjeli ni riječ, što Ostali su još uvijek sanjali.

Demokratisanje ruske diplomacije.

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina").

Stockholm, 31. maja.

Prema Izvještajima ruskih listova ministar Kerenski je izjavio u Helsingforsu, da su opozvani rуски посланици u London i Pariz, pa da će i položaj francuskog poslanika u Petrogradu preći u druge ruke. Ovo se u diplomatskim krugovima smatra kao potpun raskid sa stanjem, koje je u ruskoj diplomaciji vladalo prije revolucije. Kao budući francuski poslanik u Petrogradu imenuje se Briand, jer je Thomas potreban na svome položaju u Francuskoj.

Šta se događa u Sevastopolu?

(Naročiti brzjav "Beograd. Novina").

Kopenhagen, 31. maja,

Južno-ruski listovi javljaju, da je obustavljen željeznički saobraćaj između Simferopola i Sevastopolja, da je posjeta grada Sevastopolja do daje nadrebe zabranjena, da je dakle grad odvojen od Rusije. "Južni Kraj" stoga piše, šta se događa u Sevastopolu, i traži od vlade objašnjenja.

Saveznici zauzimaju ruske oblasti.

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina").

Stockholm, 31. maja.

Kako "Novo Vremje" javlja, francuski topništvo zaposjelo je pribanište Romanov na murmanskoj obali. Veća vojnička odjeljenja će se naknadno iskrcaći. Ovo je nov slučaj siematskog zaposledanja ruskih prisutnika od strane sporazumnih sila.

Radnički i vojnički savjet za međunarodnu konferenciju u Stockholm.

Kb. Stockholm, 31. maja.

"Socialdemokraten" javlja iz Petrograda, da izvršni odbor radničkog i vojničkog savjeta nalazi da je Stockholm najpodesnije mjesto za sastanak konferencije, koju misli da sazove radnički i vojnički savjet. Jednovremeno učenjeni su predlozi o vremenu saziva.

Uvodjenje novog kalendarja u Rusiji.

Kb. Petrograd, 31. maja.

Petrogradski brzjavni ured javlja: Opštinsko vijeće grada Petrograda podnijelo je vlasti molbu, da se u Rusiji uvede novi kalendar.

Pokret za mir.

Obrt u raspoloženju francuskim socijalistima.

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina").

Ženeva, 31. maja.

Stranačka skupština francuskog socialističkog narodnog savjeta, koji je, kao što je poznato, riješio da pošle Izaslanike u Stockholm, tekla je vrlo burno. Izaslanici, koji su se vratili iz Rusije, opisuju tamošnje stanje tako, da je ono mnogo doprinjelo obrtu u raspoloženju nemirućim socijalističkim većinama.

Sporazumno sile i stockholmska konferencija.

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina").

Beč, 31. maja.

Javljaju iz Stockholma: Vijest o zajedničku francuskim socijalistima, da će učestvovati u stockholmskoj konferenciji, izazvala je veliko veselje. Branting je izrazio uvjerenje, da se sada ni Englezni neće više moći opirati tome, da podiju na stockholmsku konferenciju. Zadaća je ruskim socijalistima, koji će takodje doći u Stockholm, da utječu i na Ameriku, kako bi i ona bila zastupana. Na pri-

Bora Stanković:

Balkanski tipovi.

Tomča.

Sam. Bez igde ikoga. Samo piće i luta po mehanama blići Čiganke i druge mehaničke žene. Primili ga u opštini. Ni kmet, ni policija, već nešto osrednjeg. Njega niti biraju, niti postavljaju. Zna se šta je on — noćnik koji obilazi varoš, hvata krijućare, bilo pije sluge i "slimidžije" i "alvadžije" kada ih uhuvi da se kockaju, igraju "potkapušku" na novac. Tako cele noći. A nekada svrači i na veselja; slave, proševine i svadbe. Primaju ga svi rado. Nešto što ga se boje, a nešto što su kao više sigurni kada je on ka vlastu. Ali znalo se da najradnije dolazi na naše slave i veselje. A to sve tobož zbog moje strine Pase. Šale se da je on nju kao devojkom prosio. I naravno pošto je ona bila iz tako bogate kuće moglo su se samo smejati na tu njegovu proševinu kao što je i docuće uvek izazivao šalu i smej kada bi se pojavio i on u društvu gde bi bila strina Pase. Cak i sama strina Pase nije se od njega ustručavala i bojala nego kada, god bi se sa njime našla ona bi se šalila slobodno i kao sa nekim malim detetom postupala, jer bi tako počela da se oko njega umiljava i tepe mu da bi time još veći smeh izazivala, i zato se znalo da čim bi ma kakvo veselje prilikom slave ili udaje i ženidbe u našoj porodici bilo oko pola noći, pred zoru da će on tada naći. Točno obilazio naš kraj, osobito našu kuću da se ne bi noću ko prikraje i što god ukrao, pa čuo ovamo veselje i pesmu, ušao da se malo ogreje.

Baš je bila slava Sv. Arhangela i kao uvek u najvećem veselju, pjesmi, oko pola noći vrata se otvorile na velikoj gostinskoj sobi i udje on, Tomča.

Svi, čak i ja ovamo, na kraj sobe, osetisimo hladnoću, koju on s polja sopom unese.

— Srećno veselje, domaćini!

Skočiše k njemu, skinuše mu suri šinje, postaviše ga za sofrom. Snaška Pasa poče da uvek oko nega: da mu daje jela, toči vino, zapituje ga, pečka... On nešto jede, nešto ne. Krupan, koščat, crven, a lice mu jako čvornovato, puno uboda, ali zdravo i čvrsto kao kamen.

Nudi ga jednak.

— Neka, neka... odbija on. Producite vi. — Ama da vama nisam ja na smetnji? trže se on i poče da se diže da ide.

Ne dadoše mu ni da se makne, a kamo li da ide.

Pasa ga dirnu, pokazujući glavom na čaršiju, mehane.

— Idi, id! Čeka te tamo...

— Ne, Pao! Živ mi Gospod, ne! Takav mi posao! Prekide je on tako iskreno, da se Pasa trže i kao pokaja što ga je toliko dirnula. Ali ona opet okreće na šalu:

— Jest, Takav ti posao. Samo da si po mehanama. Mesto ovde, ovako, da sediš, veseliš se, a ti tamo. Pa i da se ozeniš. — A da znaš kakvo sam ti devoje izabrala? I prinese mu svoje blago, zaja pureno lice tako blizu.

On ne može svoj širok pogled da odvoji od njene lice. Gleda je, gleda, a poče brada da mu igra.

Da bi se kao otrogao od nje, on poneze rukom po sofi, dohvati kolice vina i poče pit. Pio je dugu, mnogo. Ne

ostalo u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, oba tenora Viktor Flemming i Karl Melzer, Otto Langer, Josif Egger, dalje Louis Gross, Fritz Neumann, Aleksandar Netzl, Hans Westely, Josif Schütz i t. d. Muzikalni rukovodioci su Egon Neumann i Franz Schönbaumfeld, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristup osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k. etapnoj stanicnoj menazi na Terazijama br. 25. Ove ulaznice važe ujedno i kao dozvola za slobodan prolaz (Passierschein) poslije određenog vremena.

ostala u lijepon uspomeni, Bella Oehm, Josefina Grimm i sve druge umjetnice Raimundovog pozorišta i pozorišta "ander Wien" prvoga reda, a od gospode: Emil Gutmann, glavni režiser i prvi komičar bečkog Raimundovog pozorišta, režiser Ernst Binder, ova prva kapelika bečkih tako zvanih Karcag-pozornica. Prva predstava, čiji je čist prihod određen vojničkim dobrovornim svrhama, bice 3. juna u 9 sati u veče. Toga dana prikazaće se komad "Kuća triju djevojaka" (das Dreimäderlhaus), koji je među bečkim operama poznjeo najveći uspjeh i koji je u Beču prikazivan 490 puta. U ponedjeljak 4. juna taj će se komad ponovo prikazati. U utorak 5. juna prikazaće se „Jesenja vježba“, opereta u tri akta od Emericha Kálmána. Prethodna prodaja ulaznica za prve tri predstave, za koje se pokazuje živo interesovanje i na koje imaju pristupa osobe kako vojničkog tako i građanskog reda, počela je juče u c. i k.

Mangup june.

U ulici Miloš Veliki dočinjalo je 27. i. m. mangup june, staro oko 14 mjeseci (sive dlake, u nazad savijenih rogovima, domaće rase). Kako se vlasnik dosad nije prijavio, june je predato c. i k. klanici.

Nadjen.

Manja svota novaca nadjena je 31. maja u restoraciji beogradske željezničke stanice i predata je c. i k. okružnom zapovjedništvu Beograd-grad.

Kretanje stranaca.

Izvještaj prijavnog ureda od 31. maja: Prijavljeno 87, odjavljeno 54, preseljeno 38; u gospodaricama prijavljeno 119, odjavljeno 123, ostalo prijavljeno u gospodaricama svega 338 stranaca.

Narodno zdravlje.

Dr. Radovan Marković:

Sitne boginje.

(Svršetak.)

Sve su napokon države uveli uređeno cijepljenje protiv pravih boginja badava. Tako i u nas zakon određuje, da se svako dijetet cijepi (kalami) već za prve godine i opet, kad podje u školu. Muškarci cijepi se opet, kad stupaju kao novaci u vojništvo.

Cijepljenje se obavlja za lijepih prolećnih mjeseci, kad ne stane studeni, a još nema ljetne zapare. Poslije osam dana ogledaju liječnici djecu, što su cijepljena, pa ako se kojeg dijetetu cijepivo nije primilo, docijepljaju ga, to jest, još jedanput ga cijene, jer prvo cijepljenje nije uspjelo možda samo za to, što cijepivo nije pravo primilo uz uobdne ranice (cijepna zarežišta) ili što se prije reda otrolo. Ako se i ovaj drugi put cijepivo ne primi, znak je, da se u to vrijeme onoga dijeteta ili cijeljadića ne bi primile ni prave boginje, da je nezaražljivo (nekužljivo, inumo).

Nas narod za cijepljenje ne mari, kako bi trebalo. Zene nerado donose djecu na cijepljenje, pogotovo na docjepljivanje, nego se kriju i izostaju. Sad im je prehladno vrijeme, a sad prevelika vrućina; sad dijetetu izbjiju zubi, a sad opet inače nešto kumja (nešto je slabo); sad ne će da ga muče, dok je još malo, a sad su opet u poslu i t. d. Sto izgovora, samo da ne učine, što bi bilo prijeko potrebno.

Cijepje se samo zdrava djeca. Za cijepljenje ne trebaju roditelji drugo pripraviti, nego neka se pobrinu, da je dijetetu tijelo i rublje čisto. Odijelo ne smije stezati ni vrat ni ručice dijetinje a rukavi na odijelu i na košulji treba da su široki i da se lako mogu otkriti do ramena. Kad je liječnik dijetet cijepio, treba majka da pazi, da se cijepivo ne otare s uobdanim ranicama, nego da se osuši. Zato treba dijetet otkrivenog ramena nositi deset časa. Ako bi se cijepivo ma kolim načinom otrolo s dijetetom ramena, ne može cijepljenje uspjeti.

Tri do četiri dana poslije cijepljenja zarunem se i oteče uz obično slabu vrućicu i zlovilju okolo cijepnih uboda ili zareza na koži. Za dan dva izbjie na mjestu svakoga uboda ili zareza po jedan mjeđurič, koji se do sedmoga ili osmoga dana povećava; u isto vrijeme širi se i pojačava crvenilo i oteknila oko njega, a sadržina mu se, koja je isprva vodena i bistra, pretvara u gnoj: od mjeđuriča nastaje pristić. Za tih promjena dijetet je obično u priličnoj vrućini, kadsto u žestokoj, nemirno je, plaće, ne spava, ne će da jede i t. d. U neke djecu teku te promjene bez znatnih tegoba i smetnja.

I poče da je pali, ali nevešto, grizić je, žvačući, trepajući očima, celom, celim licem, od pesme koja dolazi iz sobe. U tom snaštu Pasa zapeva silno. Tomči suze navreše, saže se, zagrenu...

— Puh! huknu i sav duvan izlete iz cigare, osta mu samo papir na usnama. Džije se.

— Mile... a ne može da govori — kaži, kapu... Šinjel, momak neka... donese u mehanu... Ne mogu ja... Imam rabotu!... — Ne mogu!

I ode, kruto, teško, gazići oštros. Jedva naterah momka da mu kapu i Šinjel odnese. Momak odnese. Podjoh i ja za njim, na kapiju, ali se vrati, uplašen od piske i larmje i Tomčina surova, od besa promukla glasa što počne otuda iz čaršije dolaziti.

— Sviri, bre! Zatim su se čuli pucnji njegove žile i jauči, previjanje od udaraca, plaću glasovi svirača. Cigana, Cigana na koje najde i koje poče goniti ispred sebe, i njihova molba:

— Aman, gazdo! Hoćemo! Sad će... — Zatim njihovu uplašenu i silnu svirku.

Odoh u spavaču sobu, u kojoj behu čitav redovni pospale dece, razbacanih stvari po sandučima, tepsi, puni parčadi hleba ukvašena vinom i jelom. Brzo se zgurili i legoši. Kandilo gori, okno mene toplo, iz velike sobe pesma, veselje. Po celoj kući mastan miris od jela i pića. Ja glavu ne smem da dignem, pokrivam je, bojim se da pogledam u prozor, da ne vidim hladnu noć, onu mrko-gvozdenu mesečevu svezlost ili da ne čujem Tomčin strašan glas, kako bise Cigane i ispred Tomče njihovo pištanje i vitljanje po pustoj, nemoj čaršiji...

Od jedanaestog ili dvanaestog dana suši se prištići i pretvaraju u crnaste krate, koje za nekoliko dana opanju i ostave poznate trajne brazgotine, isprva ružičasta, kasnije bijele. Prištići, koji nastaju cijepljenjem, prave su boginje, ali jer su umjetno uzrokovane, ne šire se dalje od učinjena uboda ili zareza i ne mogu zaraziti drugo cijeljadića nego samo isto takovom mjesnom zarazom, a ipak čine takove promjene u krv, kano da je cijepljenu prebojlo prave boginje, te s njih postaje nezaražljiv.

Za razvijanja tih umjetnih boginja ne treba dijetetu znatići promjena u životu. Djeca u prijam godinama neka za lošega vremena od petoga do dvanaestoga dana ostanu kod kuće, a odraslija smiju izlaziti iz kuće, kao što su i prije izlazila, samo ili treba više čuvati i sunčane žege i nazeba (nahlade). Ona cijepna zarežišta na ramenu, gdje se cijepivo učijepilo, neka se ne prijaju, ne odriu i ne grebu. Zato treba mijenjati rublje što je moguće česće. Zato neka nitko ne dira dijetetu cijepljeno rame, ako mu nisu ruke dobro oprane. Zato treba da su dijetetu rukavici ručaćica i haljetcu mekani, široki i dugački, jer grubi ili uzani rukavici ili porubni kratki rukavci trčali bi i vrijedjali mjeđuriči i prištiće. Kod kratkih rukavaca dijetet bi svojim noktima lako razgrebio cijepne mjeđuriči ili prištiće, i još ih zarazilo raznim zaraznim klicama iz nečistih ispod nokata. Djetinji nokti neka su svagda, a osobito za cijepljenja kratki i zaobljeni. Razumijeo djetci treba i načročiti braniti, da trpe svrbež, a da ne diraju u cijepne mjeđuriči i prištiće. Kad što je svrbež tolik, da dijetet spavačući nosišnje čepu po ramenu. Tako se mogu mjeđuriči ili prištići ili kraste raščesati i zaraziti. U toj prilici probitačno je mazati cijepljeno rame čistim uljem ili bornim vazelinom i ovijati ga čistim pamukom i rupčićem (maramicom). Mjeđuriči se brže osušu, ako se ne ovlaže, na pr. kad se dijetet kupi. Stoga ili neka matere paze, da kupajući dijetete ostave cijepljeno rame suho, ili neka i ne kupaju dijetet, dok se kraste posve ne osušu, ali tada svakako treba da dijetete svaki dan peru, gdje se najviše mrlja.

Bude li crvenilo ili otjecanje oko mjeđuriča prejako, spoji li se sa crvenilom susjednog mjeđuriča, ili oteče li i zabolje cijelo rame, a žlijede pod pazuhom počnu otjecati, ne popustili vrućica kod dijeteta, ili pokaže li se koja druga neobičnost na dijetetu, odmah potražite liječničku pomoć.

Cijepljenje se smije odgoditi, kad je dijetet vrlo slabašno ili bolesno. Svakako treba cijepljenje odgoditi, kad je dijetet gdje god na tijelu krastavo (svrabilivo — Šugavo), perutavo, lišajivo, pa to treba liječniku otkriti, kad majka donese čedo na cijepljenje. Sa cijepljenošću se nazime mjeđuričia ili kraste može cijepivo prenijeti svakud po tijelu, pale se i primi (ucijepi) onđe, gde je kakav prištić, krastava ili kakov ranica. Tako se na pr. može cijepivo s mjeđuričima na ramenu unijeti — to biva ponajviše rukama — u krastavo lice, pa se onda ono ospe kravljim boginjama. Kadsto prenese dijetet, pošto je ručicama raščesalo cijepne prištiće, cijepivo u oko, pa ono može i teško oboljeti. Sve se to i slično može desiťi onome, koji je doskora cijepljeno, ali se s njega može cijepivo prenijeti i na drugo cijeljadiću i na njegovom se kakvom prištiću ili ranici primiti. Zato neka se svako krastavo drži podaček od cijepljene. Ako se dijetet okrasta malo poslije cijepljenja, dok mu se kraste još nisu osušile i nisu otpale, treba cijepne kraste povijati.

Požuriti ili ponoviti treba cijepljenje svagda, kadkog zaprijeti zaraza, to jest, kad god ko oboli od pravih boginja u istome mjestu (boravištu), ili u susjednom kraju, ili kad se treba bojati, da bi se bolest mogla unijeti, kako je to često za ratovanja. Poučen, vrijedan i razuman svjet odmah će i od svoje volje prijaviti liječniku ili oblasniku, čim tko u kući oboli, a sumnja se, da je obolio od pravih boginja. U toj će se prilici boginjavaju bolesnici prevesti u bolniču ili strogo osamiti, dat će mu se tko nezaražljiv (tko je prave boginje prebojlo ili je doskora cijepljeno), da ga sâm dvori, a svi će se ukućani i mjestan — i slab i malo bolesni, i novorodjenčad i trudnice — ponovno cijepiti, pa se onda zaraza i ne može raširiti po selu.

Francusko-njemački rat god. 1871. preočiti je dokaz, kako do cijepljenja stoji, koliko će ljudi oboljeti od pravih boginja, kad je prilika, da se zaraze. One je jedne godine umrlo od pravih boginja francuskih vojnika oko 25.000, a njemačkih, gdje narod poštije zakonske odredbe i ne izmiče cijepljenju, i gdje oblasti savjesno i strogo izvršuju svoje dužnosti, svega samo 260.

I današnji rat, uz tolike druge strahote i bolesti, donio je u mnoge krajeve i prave boginje. Ipak je danas pravilni boginja neznačno malo, i nigrde se ne mogu raširiti u počast, a to same za to, što je cijepljenje u svim evropskim državama zakonom određeno, i što se odmah, čim gdje tko oboli od pravih boginja, sva okolina cijepi.

Zvanične objave.

OBJAVA.

Odnosno električne energije iz c. i k. električnog postrojenja u Beogradu. Pridržavanje platežnog roka.

Svi primaoci električne energije iz c. i k. električnog postrojenja u Beogradu

ovim se ponovo upozorjuju na odredbe tačke 9. u br. 85 „Beogradskih Novina“ od 9. maja 1916. oznaređovanje objave o povlačenju električne struje. U smislu te objave treba isplata dobivene električne struje da se obavi za osam dana po prijemu platežnare naredbe odnosno računa u poštanskog platežnog poziva, pošto će u protivnom slučaju ta tražbina da se utjera eksekutivim putem uz naplatu 6% kamate i troškova za opomenu, koji iznose 20%. Osim toga vlasno je električno postrojenje da neurednim platišama odmah uskrati izdavanje struje. S toga se još jednom svim primaocima u svom vlastitom interesu najstrože opominju, da se najtačnije pridržavaju pronjanog osmodnevnog roka.

C. i. k. vojno gradjevinsko odjelenje. E. br. 7768.

Posljednje brzozajne vijesti.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 31. maja,

Zapadno bojište:

Front prijestolonačljivika Ruprecht-a bavarskog:

U zavijutku Yperna i Wytschaete traje i dalje topnička vatra. Neposredno južno od Scarpe protjerano je sa mnogo gubitaka više engleskih četa, koje su iznenada u većem pokušaju navala na naše položaje. Poslije kratke topničke pripreme, slijedili su u noći napadaj Englezi između Monchya-a i Gue mappe. U ogromnoj borbi na nož, odbili su zapadno-pruski pukovi više neprijateljskih padaju.

Front njemačkog prijestolonačljivika:

Na grebenu Chemin des Dames i u zapadnoj Champaigni došlo je topnička vatra opet veću intenzivnost. Na južnoj obali Aisne južne su poslije više većih eksplozija mina zapadno rheinske čete više francuskog rovova, pa su zarobile 40 francuskih vojnika i zaplijenile više mašinskih pušaka. Istočno od Aubervillera provedla su odjeljenja jednog gornje-rheinskog puka više izvidnika i zarobili 50 neprijateljskih vojnika. Za vrijeme noći došlo je i na zapadnoj obali rijeke Maase do živahnije puščane borbe.

Front vojvode Albrechta württemberskog:

Nema ništa novoga.

Istočno bojište:

Na ovom je bojištu položaj nepomičen.

Makedonsko bojište:

U uspješnim borbama ispred položaja pošlo je za rukom njemačkoj i bugarskoj pješadiji, da zavijutku Crne Reke i na zapadnoj obali Vardara zarobe nekolicu neprijateljskih vojnika. Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

Veliki engleski gubitci.

(Naročiti brzozav „Beogradskih Novina“)

Bern, 31. maja.

Iz Londona javljuju sa informirane strane „Berner Tagblattu“: Od početka velike projektnje ofenzive izgublja je engleska vojska u svemu 200.000 vojnika i časnika.

Ugrožen položaj francuskog ministra mornarice.

(Naročiti brzozav „Beograd. Novina“)

Zeneva, 31. maja.

Pariske novine naglašuju, da su ispadli poslanika Broussesa i Hesse-a u komori u subotu znatno ugrozili položaj ministra mornarice. Poslanik Hesse je izjavio, da njemačke podmornice mogu posve nesmetano napadati i potapljati francuske brodove na francuskoj obali. Jedna je njemačka podmornica što više smjelo uplovila u rijeku Girondu. Na veliko začudjenje komore nabrojio je poslanik još više primjera, kako je francuska obala bez svake zaštite.

Štrajk u Parizu zbog dugog trajanja rata i skupoće.

(Naročiti brzozav „Beogradskih Novina“)

Zeneva, 31. maja.

U Parizu je došlo do obustave rada. Štrajk je iz početka tekao mimo, ali se poslije izradio u bučne ulične demonstracije. Pariška štampa baveći se tim štrajkom veli, da je ovaj štrajk buknuo zbog nervoznosti stanovništva radi dugog trajanja rata, kao i radi velike skupoće svih životnih namirnica.

Pariski poslanik Réval piše u „Martinu“: Kriza, koja je nastala zbog skupoće postaje sve opasnijom. Ovaj štrajk je dokaz, da stotinu hiljada porodica ne može više živjeti, a to daje povodu za razmišljanje. Listovi desnicu izražaju hajzani zbog radničkog pokreta i upozoruju radništvo, da se neda zavesti pacifičkim stručnjacima.

Francuzi su zaposjeli rusko prijateljstvo Romanov.

(Naročiti brzozav „Beogradskih Novina“)

Berlin, 31. maja.

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
 Pripisano: Petina jednog milimetar, retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
 Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Lekarska pomoć.

Zavod za lečenje vodom, ma-
sažom i električkom.

Dr. A. Farkića

preko puta malog Kalemegdana — Knez Mihajlov vijenac 23 —
otpočeo je ovogodišnji sezona.
Lijeđ naročito nervne bolesti,
reumatizam, bolesti želuca i
crteva, bolesti pluća i mar-
mace, bolesti srca i krvnih
sudova. 31096-8

Kupovine i prodaje

Traži se na kupnju
PIANINO

dobro očuvan. Ponude Kralj
Milutinova ulica 75 (Vršac).
31144-2

UPOTREBLJAVANE
GRAMOFONSKE
PLOČE

Kupuje u svima količinama
do 2 krune po kg. Wilh.
Weiss, Balkanska ulica 18.
Obratiti se od 9—12 prije
podne i od 2—5 po podne.
31024-2

PRODAJE SE

vrio očuvani mebl za spa-
vačnu sobu. Obratiti se Bo-
sanskim (Stara Crkvena)
ulica 28, Panče Emilića.
31130-2

Namještenja.

TRAŽI SE
više kelnerica za „Grand
Hotel“ sa znanjem hrvats-
kog i razumevanjem nje-
mačkog jezika. Stupiti mo-
gut odmah. Ponude u
„Grand Hotelu“. 31122

SLUŽAVKA

za sav kućevni posao, vi-
šina i kuhanju, potrebna je.
Javljaj se u radnji Dušana
Todorovića, trgovca, Kra-
na Milana 25. 31125-8

RADNIKE

elektro-mehaničara, gra-
vera, lica, nekoliko ženskih i
dječaka. Potrebnim su I. elektro-mehanički
radioničici Milutin S. Mar-
kovića, Terazije. 31165-3

Razno.

18 AK LEVI
advokat
za kancelarijom Knez Mihaj-
lova ulica 47 u zgradu Passant,
30880-5

Marinko Popović, stu-
diell gimnazije i Mileva Pe-
trović, učiteljica da se jav-
e radi prijema novčanih uputnica
Katarini Dintić, Beogradska 8.
31153-5

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, za
Janačku T. Mučoprolosa,
trgovca, Solun, Čimirska
101. — Molim, izvestite
moje u Satisti, da sam ja
sa Nikolom i Dimitrijem
zdravo i dobro i da se in-
teresujem za njih. Vašu su
braca u Sviljanu, kako sam
izveštio zdravo i dobro,
u radnji rade. Očekujem od
was odgovor i blagodarim
vam na dobroti s pozdravom
vaš Vasa P. Panajotis,
Balkanska ulica 18,
Beograd. 31089-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, — Molim izvestite
me za moga sina Petra K.
Nikolića, dјaka 7. razreda
kragujevičke gimnazije. On
je bio ranjen u Globoderu
(blizu Pristina) i kao iz-
bjeglica mi se nije nikako
javio. Mislim smo, da više
nije u životu, ali smo sad
uzvješteni od Ljubomira
Maksimovića, vojnika 2.
čete, 1. bataljona, 11. puka,
da je živ i zdrav. Zato vas
molim, izvestite me tačno
o njemu, na čemu vam
stajem unaprijed blagoda-
ran Kosta Nikolić, trgovac,
Palanka. 31042-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, — Tri pošiljke ne
mogu da primim u Wie-
ner Bank-Vereinu, ovđe,
jer je pogrešno stavljen
prezime „Jovanović“, a
treba da stoji „Ivanović“. Pogrešno je prezime iza-
šlo i u „Beogradskim No-
vinama“ 18. oktobra pro-
šle godine. Molim, da se što
prije učine ispravke, da bi
što prije novac dobila, kol-
i mi je preko potreban. Jele-
na Ivanović, Sumadijska
ulica 31, prije Baba Višnje-
vica ulica 40, Beograd.
31099-8

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, — Da dostavi Kornas,
Glatas & Komp., komisari-
neri, Solun. — Molim, iz-
vestite moje u Satisti, da
sam ja sa Nikolom i Di-
mitrijem, zdravo i dobro, i
da se interesujem za njih.
Očekujem od vas odgovor
i blagodarim vam na do-
bro i pozdravom vaš
Vasa P. Panajotis, Bal-
kanska ulica 18, Beograd.
31088-8

MALI OGLASI
Primaju 2: Knez Mihajlova ul. 38.

Mih. II. Ristić - Cačak

Dragomir Konjević,
Užice.

J. S. Daviču, Ženeva. —
Mojoj kćerki Ivanki Ivani-
ćević kod Lukča, Zürich,
Zürichbergstrasse 10, po-
trebna je veća suma novaca.
Molim podajte joj koliko treba, a mene mi vašu
gospodinu molim izvestite,
kome bi novac ovđe po-
ložila. Unaprijed blagodari
Milica Mihailović, zubni le-
kar, Kralja Milana 37, Be-
ograd. 31096-8

Dani Marković, Ženeva.
— Molim izvestiti Golja-
ku, da sam novac primila.
Dječa ljube tatu i njku Mi
ili pozdravljamo. Blagodari
Dara Pavlović, Kosovska
ulica 31, Beograd. 31091-8

Acl Diniću, Ženeva. —
Javljam ti molim nesreću,
da sam mog Peru izgubila
prekonoć između 7. i 8. t.
m. Zato te molim nastani,
da mi se odmah posalje
njegova posmrtna plata i
da mi se u buduće šalje
pomoć za izdržavanje mo-
je i djece, jer sam ostala
bez sredstava za život.
Isto tako nastani, da se
posljednja pošiljka poslata
preko Peštanske Komerci-
alne banke, na koju je sumu
pok. Pera prijem potpisao,
ali prije no što je
novac ovđe prispiš umro,
da se ta suma meni preda,
jer se meni novac ne može
izdati, pošto je isti na Peru
adresovan. U buduće šal-
jite na moju adresu: Mi-
levi P. Veličković, udovi,
Langestrasse 4. Ovo odmah
izvrši, jer sam u oskudicu.
Mnogo te pozdravlja, ujna
Mica. S poštovanjem Mile-
va P. Veličković, Ženeva,
Langestrasse 13. R. 750

Jovanu Premoviću, Že-
neva, za Živku Petrovića,
obveznika 4. artillerijskog
puka, 1. poziva. Tvoje 3
karte sino dobili. Mi smo
zdravo i za vas ne brinim.
Prišli mnogo pozdrava od
Petrova i Radomira. Neka
javlji za Petra, Radoja, Vladimira Stojčića i svoju bra-
ću. Mnogo vam ostajem
Petko Milošević, Dub. R. 766

Milanu Ristiću, blagajni-
ku Željezničke direkcije,
Ženeva. — Molim vas razbe-
rite za našu smrću: Sveti-
slava Obradović u Živo-
lju Kuzmanovića, oba iz
Obrenovca ima u Željeznič-
koj zadruzi, pošalje što ve-
ću sumu novaca jer se na-
lazim u oskudici. Molit
mo Što prije nas izvestite
o njima. Pozdrav vaši pri-
atelji! Sime Obradović i Živođi
Kuzmanović. KJ. 261

Radislavu Mitroviću, Že-
neva. — Molim vas razberite
za našu smrću: Sveti-
slava Obradović u Živo-
lju Kuzmanovića, oba iz
Obrenovca ima u Željeznič-
koj zadruzi, pošalje što ve-
ću sumu novaca jer se na-
lazim u oskudici. Molit
mo Što prije nas izvestite
o njima. Pozdrav vaši pri-
atelji! Sime Obradović i Živođi
Kuzmanović. KJ. 262

Jovanu Premoviću, Že-
neva, da dostavi Radoslavu
u A. Mihailoviću, vojnom
činovniku broj pošt. 414.
Zdravo smo, ne brinim. Tvo-
je karte rijetko dobivamo,
mnogo nas čudi, zašto
češće ne piše, nego nas
bacaju u veliku brigu. No
vam smo dobili, a u decem-
bru što si poslao, nismo do-
bili. U buduće nam novac
redovno šalji preko Wie-
nera. Sta je da se braci
Lazom, zašto se on
nlikako ne lavi. Ti se i
braca Laza slikajte i od-
mah vaše fotografiju poša-
štite. Rado tvoju smo po-
slati dočekom aprila u
kojoj javljaš i za brata
Lazu; toga smo dana bill
srećni i radosni. Vodi ra-
čuna o braca Lazi, tako-
đer i o sebi, i čuvajte
zdravlje. Rasipali ste, Šta
je sa Mihalom Andrićem, i
javlji jer tekta mnogo bri-
no, nije se javio. Tebi i bra-
ca Lazi sašljemo mnogo poz-
drava i hiljadu poljubaca
tvój: Radmila, Momčilo,
Peršida Mihailović, Ra-
detzky 22, Cačak. R. 780

Jovanu Premoviću, Že-
neva, da dostavi Filipu Po-
poliću, rezervnom kapetanu.
Dobila sam tvoju
četku i dječaku. Potrebni
su I. elektro-mehanički
radioničici Milutin S. Mar-
kovića, Terazije. 31165-3

Radislavu Mitroviću, Že-
neva, — Molim vas razberite
za našu smrću: Sveti-
slava Obradović u Živo-
lju Kuzmanovića, oba iz
Obrenovca ima u Željeznič-
koj zadruzi, pošalje što ve-
ću sumu novaca jer se na-
lazim u oskudici. Molit
mo Što prije nas izvestite
o njima. Pozdrav vaši pri-
atelji! Sime Obradović i Živođi
Kuzmanović. KJ. 263

Jovanu Premoviću, Že-
neva, da dostavi Radoslavu
u A. Mihailoviću, vojnom
činovniku broj pošt. 414.
Zdravo smo, ne brinim. Tvo-
je karte rijetko dobivamo,
mnogo nas čudi, zašto
češće ne piše, nego nas
bacaju u veliku brigu. No
vam smo dobili, a u decem-
bru što si poslao, nismo do-
bili. U buduće nam novac
redovno šalji preko Wie-
nera. Sta je da se braci
Lazom, zašto se on
nlikako ne lavi. Ti se i
braca Laza slikajte i od-
mah vaše fotografiju poša-
štite. Rado tvoju smo po-
slati dočekom aprila u
kojoj javljaš i za brata
Lazu; toga smo dana bill
srećni i radosni. Vodi ra-
čuna o braca Lazi, tako-
đer i o sebi, i čuvajte
zdravlje. Rasipali ste, Šta
je sa Mihalom Andrićem, i
javlji jer tekta mnogo bri-
no, nije se javio. Tebi i bra-
ca Lazi sašljemo mnogo poz-
drava i hiljadu poljubaca
tvój: Radmila, Momčilo,
Peršida Mihailović, Ra-
detzky 22, Cačak. R. 781

Milanu Milićeviću, Že-
neva, za Vasu Franićevića.
Mi smo saznali za vašu
nesreću. Tješi se da imam
i djevice kćerke, koje vas
vole i za koje vi treba da
živite. Mi ostajemo u vel-
koj tuži za našim Androm.
Ja i Draža smo stalno po-
red manje, a ti se čuvar.
Izvesti nas opširno o svemu
na adresu: Kosa Mla-
denović, Jagodina. Porodični
Komarčić pošalji novac,
jer su u oskudici. Svi te
lijubimo, tvoja Jela.

Jovanu Premoviću, Že-
neva, — Molim izvestite
me za moga sina Petra K.
Nikolića, dјaka 7. razreda
kragujevičke gimnazije. On
je bio ranjen u Globoderu
(blizu Pristina) i kao iz-
bjeglica mi se nije nikako
javio. Mislim smo, da više
nije u životu, ali smo sad
uzvješteni od Ljubomira
Maksimovića, vojnika 2.
čete, 1. bataljona, 11. puka,
da je živ i zdrav. Zato vas
molim, izvestite me tačno
o njemu, na čemu vam
stajem unaprijed blagoda-
ran Kosta Nikolić, trgovac,
Palanka. 31042-8

Jovanu Premoviću, Že-
neva, — Molim izvestite
me za moga sina Petra K.
Nikolića, dјaka 7. razreda
kragujevičke gimnazije. On
je bio ranjen u Globoderu
(blizu Pristina) i kao iz-
bjeglica mi se nije nikako
javio. Mislim smo, da više
nije u životu, ali smo sad
uzvješteni od Ljubomira
Maksimovića, vojnika 2.
čete, 1. bataljona, 11. puka,
da je živ i zdrav. Zato vas
molim, izvestite me tačno
o njemu, na čemu vam
stajem unaprijed blagoda-
ran Kosta Nikolić, trgovac,
Palanka. 31042-8

Jovanu Premoviću, Že-
neva, — Molim izvestite
me za moga sina Petra K.
Nikolića, dјaka 7. razreda
kragujevičke gimnazije. On
je bio ranjen u Globoderu
(blizu Pristina) i kao iz-
bjeglica mi se nije nikako
javio. Mislim smo, da više
nije u životu, ali smo sad
uzvješteni od Ljubomira
Maksimovića, vojnika 2.
čete, 1. bataljona, 11. puka,
da je živ i zdrav. Zato vas
molim, izvestite me tačno
o njemu, na čemu vam
stajem unaprijed blagoda-
ran Kosta Nikolić, trgovac,
Palanka. 31042-8

Jovanu Premoviću, Že-
neva, — Molim izvestite
me za moga sina Petra K.
Nikolića, dјaka 7. razreda
kragujevičke gimnazije. On
je bio ranjen u Globoderu
(blizu Pristina) i kao iz-
bjeglica mi se nije nikako
javio. Mislim smo, da više
nije u životu, ali smo sad
uzvješteni od Ljubomira
Maksimovića, vojnika 2.
čete, 1. bataljona, 11. puka,
da je živ i zdrav. Zato vas
molim, izvestite me tačno
o njemu, na čemu vam
stajem unaprijed blagoda-
ran Kosta Nikolić, trgovac,
Palanka. 31042-8

Jovanu Premoviću, Že-
neva, — Molim izvestite
me za moga sina Petra K.
Nikolića, dјaka 7. razreda
kragujevičke gimnazije. On
je bio ranjen u Globoderu
(blizu Pristina) i kao iz-
bjeglica mi se nije nikako
javio. Mislim smo, da više
nije u životu, ali smo sad
uzvješteni od Ljubomira
Maksimovića, vojnika 2.
čete, 1. bataljona, 11. puka,
da je živ i zdrav. Zato vas
molim, izvestite me tačno
o njemu, na čemu vam
stajem unaprijed blagoda-
ran Kosta Nikolić, trgovac,
Palanka. 31042-8

Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Osmina jednog millimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
 Pripisano: Petina jednog millimetar, retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
 Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Osmina jednog millimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
 Pripisano: Petina jednog millimetar, retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
 Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Prvo ces. kr. povlašćeno dunavsko